WIKIPEDIA

Huetar

Huetar	
Klassifisering:	Chibchansk Votisk **Huetar**
Bruk	
Var tala i:	Costa Rica
Språkkodar	
ISO 639-3:	-

Huetar er eit utdøytt chibchansk språk. Det var det viktigaste og mest utbreidde språket i Costa Rica då området vart kolonisert på 1500-talet. Huetar vart rekna som hovedspråket i provinsen Costa Rica under koloniseringa. Det vart snakka i Valle Central heilt til Stillehavskysten i aust og til Cordillera dei Guanacaste i vest. Språket døydde ut på byrjinga av 1700-talet.[1] Til trass for kor viktig språket var på 1500-talet, finst det ingen tekster på huetar. Huetar tilhøyrer sannsynlegvis den votiske undergruppa av chibchanske språk, saman med maleku og rama.

Mange stadnamn i Costa Rica stammar frå huetar. Blant desse er Curridabat, Escazú, Tacacorí, Pocares, Aserrí, Tibás, Tayutic, Tiribí, Tucufres og Chicuá.[1]

Kjelder

- *Denne artikkelen bygger på «Huetar (språk)» frå Wikipedia på bokmål, den 31. desember 2015.*

1. Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2006). «Toponomía indígena de Costa Rica». *Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica* (32): 205–259.

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Huetar&oldid=2790891»

Denne sida vart sist endra den 19. januar 2016 kl. 21:59.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.